

SCM Compact

V2.1.0 Configuration Guide

(updated: 2017. 1)

Contents

1. Visual Call Park
2. Group Pickup Key Flash


1. Visual Call Park

Step 1. "Park Orbit BLF" Configuration.

- Park Orbit BLF
 - The Programmed Key, which show call status stored within "Orbit Number" is added.
 - When user presses the "Park Orbit BLF" button in the status where LED is turned off, the "Park Orbit BLF" button parks the call in configured Orbit Number.
 - - When user presses the "Park Orbit BLF" button in the status where LED is blinked, the "Park Orbit BLF" button retrieve the parked call in configured Orbit Number.
 - Menu: [CONFIGURATION > User > Phone Key Programming]
 - Key Name: Park Orbit BLF
 - Value: 2 digits number except '00'.

Step 1. Park Orbit BLF Configuration.

- ① Move to [CONFIGURATION > User > Phone Key Programming] Menu.
- ② Select a Phone Name, ③ then Click the change button.
- ④ Create "Park Orbit BLF", ⑤ input '2 digit number' in Value field.



2. Group Pickup Key Flash

- There is no additional configuration for Group Pickup Key Flash compared to existing Group Pickup Key.
- The Operation
 - The Key Flash is working only for Group Pickup key and My Group Pickup key.
 - The Pickup Key flashes when there is a call which can be picked up.
 - When the call is answered or canceled, the flash is stopped.
 - The operation except flash don't have any change.
 - If there is any change of Pickup Group Configuration, all key flashes are cleared. The key flash is working again for the new call.

End of document